



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**HLAHLOBO YA LENGOLO LA
THUTO E PHAHAMENG**

KEREITE 12

**MEMORANDAMO
SESOTHO**

Puo ya Lapeng (HL)

PAMPIRI YA 1

MOHLALA 2008

MATSHWAO: 70

NAKO: Dihora tse 2

Pampiri ena e na le maqephe a 6.

Karolo ya A

Potso ya 1

Tema ya 1

Tekokutlwisiso

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|----------------------------|-----|-------|-----|--|-----|-------|-----|----------|-----|-------|-----|--------------------------|-----|-------|-----|----------------------------------|-----|--|
| 1.1 | Moruti Mohau/ Motswahole.✓ | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Ho tena borikgwe bo bokgutshwane✓✓ | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | O ne a hlokahalletswe ✓✓ /(O ne a hlokahalletswe ke mofumahadi) | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Ha a ne a sa tswa fihla sebakeng seo ✓ / ('ha a ne a qala ho fihla mona') | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Tjhe, ✓ Sebui se banana le taba ya ho tena borikgwe bo bokgutshwane athe ba tshehetsang tswelopele ba re a dumellwe.✓ | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | <table border="0"> <tr> <td>1.6.1</td> <td>C ✓</td> <td>(ho se nwe teye ya hoseng)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>1.6.2</td> <td>D ✓</td> <td>(ho ema ka ho tiya ntlhekemong e itseng)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>1.6.3</td> <td>A ✓</td> <td>(hoseng)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>1.6.4</td> <td>C ✓</td> <td>(ho ba moruti wa kereke)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>1.6.5</td> <td>A ✓</td> <td>(ba buelang ka ntle ho lekgotla)</td> <td>(1)</td> </tr> </table> | 1.6.1 | C ✓ | (ho se nwe teye ya hoseng) | (1) | 1.6.2 | D ✓ | (ho ema ka ho tiya ntlhekemong e itseng) | (1) | 1.6.3 | A ✓ | (hoseng) | (1) | 1.6.4 | C ✓ | (ho ba moruti wa kereke) | (1) | 1.6.5 | A ✓ | (ba buelang ka ntle ho lekgotla) | (1) | |
| 1.6.1 | C ✓ | (ho se nwe teye ya hoseng) | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2 | D ✓ | (ho ema ka ho tiya ntlhekemong e itseng) | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.3 | A ✓ | (hoseng) | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4 | C ✓ | (ho ba moruti wa kereke) | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.5 | A ✓ | (ba buelang ka ntle ho lekgotla) | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Ho matlafatsa le ho toboketsa ntlhakemo ya sebui se buiswang mantswe ana✓✓ | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Hore maikutlo a Mohau a wetse kapa a sithabetse hobane a ne a hlokahalletswe ke mohatsae.✓✓ | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | <ul style="list-style-type: none"> - Tjhe, ha e a nepahala✓ - Moloatheo wa Naha o sireletsa ditokelo tsa bohole, ✓ mme o kgahlanong le kgethollo ya mofuta ofe kapa ofe. Ho hanela basadi ho ba ditho tsa lekgotla la kereke ke kgethollo ya bong, ✓ mme sena ke tlolo ya molao. | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matshwao | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tema ya 2

- 1.10 1.10.1 Se sebediseditswe ho tshehetsa le ho matlafatsa molaetsa o hlahisitsweng ka mantswe temeng/ papatsong✓ o fetisetswang babading o reng ‘ho teng matsatsi a thata’ – ‘matsatsi a pula’. ✓✓ (3)
- 1.10.2 Tshebediso ena ya mokgabisopuo (papiro/tshwantshanyo) e thusa ho hlakisa moelelo✓ le ho feta, seo ho buuwang ka sona se hlaka le ho feta ka lebaka la tshebediso ya mokgabisopuo ona. ✓✓ (3)
- 1.10.3 Ho buuwa ka boitshwaro ‘ba ho itaola tshebedisong ya tjhelete’✓ e le ho ingotla dinthong tse ding tse itseng, e leng ho e boloka ka tsela e jwalo. ✓ (2)
- 1.10.4 Ho susumetsa mmadi ho nahana ka matsatsi a phomolo ✓ hoba hangata khemera e sebediswa hangata ha batho ba le matsatsing a phomolo. ✓ (2)
- Matshwao (10)

MATSHWO A KAROLO YA A KAOFELA**[30]**

Karolo ya B**Potso ya 2**

Kgutsufatso

Motshwai a hlokomele tse latelang:

- Moelelo wa sehlooho wa tema
- Palo ya mantswe e behilweng – e be mantswe a lekaneng
- Mohlahlobuwa a ngole ka mantswe a hae
- Tshwaya ho ka dintlha tse boletsweng - tema ena ke mohlala feela.

Sebui se re bolella hore ho na le mathata bophelong ka kakaretso. ✓✓ Sebui se hhalosa hore ho na le lekunutu le utullotsweng leo le neng le sa tshwanelo ho patwa ka baka la boemo boo ba ditaba bo leng ho bona. ✓✓ Ho bonahala hore baratani ba ne ba le boemong ba ho nyalana empa bas a tsebe hore ke bana ba monna a le mong empa ba fapanne ka bomma bona. ✓✓ Batswadi ba hodisitse bana bana ba dutse tabahadi ena hodimo ka sepheo e le ho boloka malapa a bona a bolokehile – a sa tjhwatlehe. ✓✓ Sena se etsahetse hobane Basotho ba ne ba dumela hore ‘ngwana ke wa dikgomo’.le hore ‘tlhompho e tswala katileho/.✓✓

Matshwao (10)

MATSHWO A KAROLO YA B KAOFELA: [10]

KAROLO YA C

POTSO YA 3

Thutapuo le tshebediso ya puo

- | | | | |
|------|---|---|-----|
| 3.1 | 3.1.1 | leshano ✓ | (1) |
| | 3.1.2 | tlhankana ✓ | (1) |
| 3.2 | Dipolelo tsa mohlahlobuwa di lokela ho hlaka ho bontsha kutlwisiso ya hae ya maelana/dikapolelo tsena: | | |
| | 3.2.1 | ka potlako e kgolo/ ntle le tshenyo ya nako ✓✓ | (2) |
| | 3.2.2 | ho apara la makgethe/ hantle aolo ✓✓ | (2) |
| 3.3 | Moelelo e ka ba wa: - <i>mofuta wa kokonyana</i> kapa
- <i>se etswang ke batho ha ba ana phoofolo e itseng</i> | | |
| | 3.3.1 | dillo ✓ | (1) |
| | 3.3.2 | diboko ✓
Mehlala: - Ntja e shweleng e ne e se e nyeunya <i>diboko</i> . ✓
- Basotho ba na le <i>diboko</i> tse fapaneng.✓ | (3) |
| 3.4 | 3.4.1 | Polelwanabitso: <i>hore ngwana wa bona o tswile kotsi e mpe</i> ✓ | (1) |
| | 3.4.2 | Polelwanakutu: <i>Batswadi ba ne ba tsebisitswe.</i> ✓ | (1) |
| 3.5 | 3.5.1 | sehlotho sa moriri ✓ | (1) |
| | 3.5.2 | moru wa difate ✓ | (1) |
| 3.6 | 3.6.1 | Ha se utlwahale sefako sa dikulo difensetereng le monyako.✓✓ | (2) |
| | 3.6.2 | Ha e le Tokelo yena o ne a bile a se a ntse a sa ipoledise kamoo a tlang ho tjeka ka teng.✓✓ | (2) |
| 3.7. | 3.7.1 | a ipalla ✓ | (1) |
| | 3.7.2 | tsa ipha ✓ | (1) |
| 3.8. | 3.8.1 | sefako ✓ | (1) |
| | 3.8.2 | Tjaka/tjarola ✓ | (1) |

- 3.9. 3.9.1 B ✓ (ho bapatsa baithuting bukana e bitswang ‘*Maths Today*’). (1)
- 3.9.2 A ✓ (ho ngoka mahlo a babadi hore a tsepame lentsweng lena) (1)
- 3.9.3 C ✓ (lenane) (1)
- 3.9.4 D ✓ (lakatsa ho ba le tjhelete) (1)
- 3.10 Hobane bohole ba rata ho ba le tjhelete, ka hona bohole ba tla ba le thahasello bukeng ya bona ya ‘*Maths Today*’. ✓✓ (2)
- 3.11 - baithuti ✓
 - hobane letoto lena la dibuka le fumaneha ho tloha kereiting tsa 7-9. ✓ (2)
- Matshwao (30)

MATSHWO A KAROLO YA C KAOFELA [30]

MATSHWAO A PAMPIRI ENA YOHLÉ: **70/300]**